



## Setswana Puo Ya Gae

### DBE COVID 19: LENAANE LA THULAGANYETSOTIRO E E TLHABOLOTSWENG

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tiriso
Matsatsi 1 -3 a beke ya ntlha	<p>Tekanyetso ya motheo. Go tlhola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimoseto eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tsweletsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.</p>			
BEKE 1-2	<p><b>Theetsa ya kgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophya dikakanyokgolo le tsa tshegetso go tswa mo kgangkhutshweng.</li> <li>• Tsaya dintlhathuto.</li> <li>• Abelanang ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsh tlhaloganyo ya mareo.</li> </ul> <p><b>Tlotla kgang gape</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ditiragalo gape ka tatelano e e maleba.</li> <li>• Neela baanelwa ka nepagalo.</li> <li>• Neela tatelano ya ditiragalo.</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa dikwalo: dikgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moaned le thitikgang.</li> </ul> <p><b>Sala morago dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Kanako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Tekatlhalogany ya puiso le ditogamaano tsa puiso.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa gape le go tlodisa mathlo</li> <li>• Go buisa go go tseneletseng</li> <li>• Go ipopela setshwantsho</li> <li>• Go ipopela kakanyo le</li> </ul>	<p><b>Kwala temana ya kanelo / melawana ya go kwala temana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sethogo sa polelo sa temana</li> <li>• Dikakanyo le tse di tshegatsang</li> <li>• Dirisa makopayi go gokaganya</li> <li>• Tlhalosa ditlhokego tsa setlhangwa jaaka go anela kgang.</li> <li>• Dirisamafoko le setaele tse di maleba</li> </ul> <p><b>Totisa mogopoloo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatota le mainagotlhe</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Dipolelonolo dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakakgolo, dithhaka tse dinnye,</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bokhutlo</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	
	<b>TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1</b> <b>TIRO YA MOLOMO</b> <b>PUISETSOGODIMO (Maduo 20)</b> <b>Barutabana ba simolola tiro e ka kgweditharo ya ntlha mme ba e feleletsa ka kgweditharo ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</b>			
BEKE 3-4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka leboko.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aroganyang dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganya mareo.</li> <li>• Araba dipotso Tlhalosa gore goreng o rata leboko le le rileng.</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo: Maboko</b> Mekgwa ya go buisa</p> <p><b>Ditogamaano tsa pele ga puios.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga diponagalo tsa setlhangwa jaaka leina la buka, ditlhogo, dithalo</li> </ul> <p><b>Diponagalo tsa leboko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</li> <li>• Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>• Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>• Maikutlo, thitokgang le molaetsa.</li> </ul>	<p><b>Boitlmamedi: Itlhamele leboko la gago</b> <b>Melawana ya temana ya leboko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya makopanyi go gokaganya</li> <li>• Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolele le popego</li> <li>• Kgelekiso/kgatelelo ya mafoko le puo ya botshwantshi</li> </ul> <p><b>Kwala leboko</b></p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaaakanyetso</li> <li>• Go kwala setlhangwa sa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Poeletso ya madiri, madirimafeledi, maemedi, maemeditho, maemeditota, marui</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> morumo, maadingwa, maele, diane, poeletsomodumo, tshwantshiso, malatlhelwa, maetsi</p> <p><b>Matshwao a puios:</b> khutlo, phegelwana</p> <p><b>Mopeleto:</b> Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko, melawana ya mopeleto.</p>



<b>TLHATLHOBO /TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO</b> <b>Tlhamo tlhaloso, kanelo le maitlhomo (maduo: 30)</b> <b>E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo</b>				
BEKE 5-6	<p><b>Motlotlo ka ga terama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsaya karolo mo motlotlong o o sa tlhomamang ka ditlhogo tse di bonolo.</li> <li>• Dirisa rejisetara e e nepagetseng</li> <li>• Tshegetsa/boloka motlotlo</li> <li>• Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang.</li> <li>• Tsaya dintlhathuto</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul>	<p><b>Setlhanga sa dikwalwa sa terama (pono e le nngwe)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa setlhanga sa dikwalwa jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang:</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhanga)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhanga)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Diponagalokgolo tsa leboko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/ puo ya botshwantsho/morumo/moribo</li> <li>• Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo, (fonto)</li> <li>• Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> </ul> <p>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</p>	<p><b>Kwala mmuisano, teramatiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithlokego tsa popego, setaele, nthapono.</li> <li>• Baamogedi b aba totilweng, maithomo le tiriso</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Bomaleba jwa ditlhagiso tse di rileng</li> <li>• Tlhagiso e e lokologileng</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso</li> <li>• Go kwala setlhanga sa ntla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadi phosho le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> Mainagotlhe, madirimafeledi, maemedi, maemeditho le maemeditota <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> Polelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi, sediri, thuanyisediri



BEKE 7-8	<p><b>Go reetsa kgangkhutshwe / naane Tekatlhologanyo ya theetsos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang, le go tsaya dintlhathuto</li> <li>• Abelanang dikakanyo le maitemogelo lo bo lo bontsha go tlhaloganya mareo</li> <li>• Bontsha malepa a a tlhotlhelletsang le a a digelang mo go tlhogagalang teng.</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Dipuisano tsa setlhophal/lekoko.</b></p> <p><b>Buisanang ka kgang/naane e e buisitsweng mo tirwaneng e e fetileng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha baanelwa</li> <li>• Buisanang ka thitokgang</li> <li>• Buisanang ka dintlhapono</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalwa:</b> <b>kgangkhutshwe/naane</b></p> <p>Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalwa, jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moanedu, thitokgang</p> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Kanako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhathoba)</li> </ul> <p><b>Go buisa go lebelela go tlhaloganya (ditogamaano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola le go tlodisa matlhosimming and</li> <li>• Go buisa ka tsenelelo</li> </ul> <p>Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaogano ya lefoko.</p>	<p><b>Kwala sekwalo sa thadiso/bukatsatsi/lekwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithlokego tsa popego le setaele,</li> <li>• Baamogedi b aba tobilweng maitlhomo le tiriso.</li> <li>• Kqolagano ya temana</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso</li> <li>• Go kwala setlhangwa sa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala lekwalo/thadiso o latela dikgato tsa go kwala</b></p>	<p><b>Dira kamafoko:</b> Bongwe le bontsi, matlhaodi.</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> pakajaanong, pakaphethi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> ditumatshwano le makwalwatshwano, maele</p>
	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekatlhologanyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20)</li> <li>• Setlhangwapono (maduo 10)</li> <li>• Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20)</li> </ul> <p><b>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</b></p>			



BEKE 9-10	<p><b>Tekatlhaloganyo ya theetsos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Tsaya dintlhathuto</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Dipuisano tsa setlhopho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisanang ka dikakanyo tse di totobetseng tsa kgangkhutshwe.</li> <li>• Tsaya tskwetso ka dikakanyo o bo o lebelela setlhengwa go tsegetsa kemo</li> <li>• Amanyita diteng le maemo a gago</li> </ul>	<p><b>Setlhengwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe</b></p> <p>Diponagalo tsa setlhengwa sa dikwalwa: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moaned, thitokgang.</p> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhengwa)</li> <li>• Kanako ya puiso (diponagalo tsa setlhengwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, sekaseka, tlhatlhoba)</li> </ul> <p>Diponagalo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, morumo, moribo puo ya botshwantshi</li> <li>• Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>• Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>• Maikutlo, thitokgang le molaetsa.</li> </ul> <p><b>Go buisa go lebelela go tlhaloganya(ditogamaano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola</li> <li>• Go tlodisa matlho</li> <li>• Go buisa ka tsenelelo</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa go kgaoganya lefoko</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo ya tlhaloso/kanelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawana ya temana:</li> <li>• Setlhogo sa polelo ya temana.</li> <li>• Dikakanyo le tse di tshegetsang.</li> <li>• Tatelano e e lolameng ya ditemana.</li> <li>• Makopnyi go golaganya ditemana.</li> <li>• Dirisa dipolelo tse di farologaneng bolelele le popego</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso</li> <li>• Go kwala setlhengwa sa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotla diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p>Tlhagisa tlhamo e e tlhatlhobiwang/lekanyediwang</p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Dithhogo, megatlana, medi, madirimathusi, madirimafeledi</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Dipolelwankutu, dipolelwankala subject and predicate, subject verb agreement,</p> <p><b>Matswhao a puiso le mopeleto:</b> Tiriso ya thanodi, dipaterone tsa mopeleto, melawana ya mopeleto, bokao jwa mafoko makaelagongwe le malatodi</p>
-----------	--	---	---	---



<b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>			
Ditiro tsa go reetsa le go bua	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19</li> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditirwana tsa Tekatlhologanyo</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara.</li> </ul>	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ka ditemana</li> <li>• Ditihangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Go kwala ka boitlhamedи</li> </ul>	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana <p>Metselsetsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisan</p>
<b>MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 1</b>			
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 [TIRO YA MOLOMO] Go buisetsa godimo (maduo 20) Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharoya 2 fa maduo a tlao bo a rekotiwa.	GO KWALA TLHAMO TIRO 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamo</li> <li>Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (maduo 30)</li> <li>E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.</li> </ul>	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA (maduo 50) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekatlhologanyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20)</li> <li>• Setlhangwapon (maduo 10)</li> <li>• Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20)</li> </ul> <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	
Beke 1-2	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b></p> <p><b>Tekatlhaloganyo ya theetso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Tsaya dintlhathuto</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>KGOTSA</b></p> <p><b>Tlotla kgang o tsepamisitse mogopolo mo dintlheng tse: Tlhaloso ya moanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semelo le tshobotsi</li> <li>• Kgelekiso (kgatelelo ya mafoko)</li> <li>• Puo ya mmele</li> </ul> <p>Ranola maikutlo, segalo, maemo, tatelano ya ditiragalo, bokao jo bo fitlhgileng le bokhutlo</p> <p><b>Latela dikgato tsa go reetsa</b></p> <p><b>Pele ga theetso:</b> e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p><b>Ka nako ya theetso:</b> Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa</p> <p><b>Morago ga theetso:</b> Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwileng</p>	<p><b>Go buisa le go lebelela</b></p> <p><b>Tekatlhaloganyo:</b></p> <p><b>Buisa setlhengwa sa dikwalo jaaka Padi (ditsebe di ka nna 30-40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolo tsa setlhengwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</li> </ul> <p><b>KGOTSA</b></p> <p><b>Go buisa/go lebelela/go tlhaloganya (dirisa setlhengwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathunu/dikgemetshana tsa dikhomiki)</b></p> <p>Go okola</p> <p>Go tlodisa matlhlo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko</li> <li>• Puo e e tsosang maikutlo a a riling <b>Dikgato tsa go buisa:</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsite setlhengwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhengwa)</li> </ul> <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba</p>	<p><b>Go kwala: Tlhamo ya kanelo ka ditemana di le 4-6/ mafoko a le 150-200)</b></p> <p><b>Melawana ya temana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhogo sa polelo ya temana</li> </ul> <p>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</p> <p>Tatelano e e lolameng ya ditemana • Makopanyi go golaganya ditemana</p> <p>Dirisa dipolelo tse di farologaneng, bolele le popego</p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>-Go kwala ditlhengwa tsa ntlha</li> <li>-Go boeletsa</li> <li>-Go tseleganya</li> <li>-Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatswako, thuanyi sediri le thuanyisedirwa, maina a a dirisiwang gabedi (sk. Setlhare, molemo) madirimafeledi, matlhaodi</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Polelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi, puo ya botshwantsi, puo e e tsosang maikutlo a a rileng</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Khutlo, phegelo, letshwao la tsiboso, letshwao la potso.</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</b></p> <p><b>Tekatlhaloganyo ya theetso-</b></p> <p><b>Dirisa setlhawapono jaaka phousetara, papatso, dikgang tsa Thelebišene le tlhagiso</b></p> <p><b>Latela dikgato tsa go reetsa</b></p> <p><b>Pele ga theetso:</b> e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p><b>Ka nako ya theetso:</b> Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa</p> <p><b>Morago ga theetso:</b> Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlota ka se ba se utlwileng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosobanya tlhagiso ka molomo</li> <li>• Dira ditshwetso</li> </ul>	<p><b>Go buisetsa/lebelela go tlhaloganya (dirisa setlhawapono se se kwadilweng jaaka papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dintlha</li> <li>• Go tlhodisa matlho</li> <li>• Puiso e tseneletseng</li> <li>• Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko</li> <li>• Puo e e digelang</li> <li>• Puo e e tlhomameng le e e sa tlhomamang</li> </ul> <p><b>KGOTSA</b></p> <p><b>Setlhawwa sa dikwalo jaaka padi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolo tsa setlhawwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moanedu, thitokgang.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhawwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhawwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Go kwala ditlhawwa tsa tirisano: Itshimololele papatso/ phousetara (Tlhophae le nngwe)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diltlhokego tsa popego</li> <li>• Maithlomo, setlhophae se tobilweng le tiriso</li> <li>• Tlhophae ya mafoko le popego ya dipolelo.</li> <li>• Dikarowlana tse di bonwang jaaka mefuta le bogolo jwa mofutakwalo (fonto), diltlhogo, matshwao, mebala)</li> <li>• Puo e e digelang/e e tlhotlheletsang</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhawwa tsa ntla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatota, bong, Bongwe-bontsi, letlhaozi, masupi, malatlhelwa</p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Puosebui, puopegelo, polelonolo le polelopate.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Khutlokhutlo/khutlwana; phegelwana</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>	



	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1</b> <b>TIRO YA MOLOMO</b> (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tswelediwa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsogodimo (maduo 20)</li> </ul> <b>Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.</b>
--	--

<b>MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2</b>					
<b>DIKGONO</b>	<b>Go reetsa le go bua</b>	<b>Go buisa le go lebelela</b>	<b>Go kwala le go tlhagisa</b>	<b>Dipopego tsa puo le melawana</b>	<b>Kgatelopele</b>
Beke 5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</b></p> <p>Puo e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang ka go diragatsa ditaelo kgotsa tsamaiso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopho ya kgelekiso (kgatelelo yamafoko)</li> <li>• Tiriso ya segalo, lobelo le kapodiso</li> <li>• Dirisa matshwaokaelo ka nako yathlagiso</li> <li>• Dirisa puo ya mmele e e maleba</li> </ul>	<p><b>Buisa le go lebelela tekatlhaloganyo:</b></p> <p><b>Buisa setlhengwa sa ditaelo jaaka resipe / dikaelo, jj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dintlha</li> <li>• Go tlhodisa matlho</li> <li>• Puiso e tseneletseng</li> <li>• Ipopele bokao</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhengwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhengwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Setlhengwa sa tirsano se sekhutshwane:</b></p> <p><b>Kwala setlhengwa sa ditaelo jaaka o ka dirisa jang sediriso se kgotsa seletso, go dira dijo, go baakanya phoso .</b></p> <p>Ditlhokego tsa popego, setaele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Babusi/baamogedi ba tobilweng maithlomo le tiriso</li> <li>• Kgolagano ya temana</li> <li>• Tlhopho ya mafoko le popego ya polelo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsiro</li> <li>• Go kwala dithhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafo:</b> Matlhalesi (mefuta) – a nako, felo le mokgwa</p> <p>Lethaodi: la palo (mefuta) popego</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Tira le tirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafo:</b> Maele le diane</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Tlamanyi; lenalana</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	
Beke 6	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA</b></p> <p><b>Setlhengwasatirisano:</b> (maduo 10) (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe sa tse di leeletele)  <b>(E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)</b></p>				



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 7-8	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b></p> <p><b>Dipatlisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba tlottlewa ka seemo, bothata kgotsa tiragalo e eo ba tshwanetseng go e ba e tsibogele ka go tsaya karolo e e rileng</li> <li>Taolo e ka tswa e sa boelediwa kgotsa morutwana a ka tlottlewa ka tiragatso e e ka tshamikiwang</li> <li>Dirisa puo e e siameng/maleba</li> <li>Tlhokomela melawana o etse tlhoko bareetsi le maikaelelo</li> </ul>	<p><b>Buisa le go lebelela go tlhaloganya:</b></p> <p><b>Buisa ditlhengwa sa dikwalo jaaka terama/padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagakgolo tsa setlhengwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhengwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhengwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Kwala thadiso ya terama (Dirisa melawana ya temana ka mafoko a ka nna 100 – 120):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa tsibogelo ya badiragatsi moterameng • Tlhatlhoba o bo o sekaseke terama e e buisitsweng</li> <li>Baradisi ba ba farologaneng ba ka tsibogela setlhengwa ka tsela e e farologaneng</li> <li>Neela dintlha tse di totobetseng sk, Leina la mokwadi/ motlhami, leina la terama, leina la Kompone e e tlhagisitseng setlhengwa, jj</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Madirimafeledi le madirimafetedi.</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Tira le tirwa; pakatsweletsopele jaanong, puosebui le puopegelo.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi, bokao jo botlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Khutlokhetlo/khutlwana; matshwao a nopolو (ditsejwana); letshwao lapotso; phegelwana; khutlo</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	
Beke 9-10	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng)</b></p> <p><b>Tsibogelo go setlhengwa (MADUO 60)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20)</li> <li>Potso 2: Setlhengwapono (maduo 10)</li> <li>Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10)</li> <li>Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20)</li> </ul>				



<b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>			
Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19</li> </ul>	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara.</li> </ul>	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ka ditemana</li> <li>• Ditlhengwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Go kwala ka boitlhamedi</li> </ul>	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana <p>Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano</p>
<b>MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 2</b>			
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tswelediwa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsgodimo (maduo 20)</li> </ul> Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA Setlhengwasatirisano: (maduo 10) (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe sa tse di leele) (E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhengwa (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20)</li> <li>• Potso 2: Setlhengwapono (maduo 10)</li> <li>• Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20)</li> </ul>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgateleopele
Beke 1-2	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b></p> <p>Tekatthaloganyo ya theetso ka mokgwa go tlatsa foromo/dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikatise ka dikgato tsa theetso</li> <li>Kwala dintlhathuto</li> <li>Araba dipotso.</li> </ul> <p><b>Mekgwa e e farologaneng ya tlhaletsano ya molomo ka ya tirisong ya dipotsolotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophya setlhogo</li> <li>Abelana dikakanyo</li> <li>Refosanang le go reetsana ka tlhoafalo</li> <li>Tlatsa diphatlha</li> <li>Dirisa matshwao a mokgwa wa puo go tshegetsa dipuisano <b>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso:</b></li> </ul> <p>e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p><b>Ka nako ya theetso:</b> Dipotsa, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa</p> <p><b>Morago ga theetso:</b> <i>Latedisa maitemogelo a go reetsa</i> Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utwileng           <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosobanya tlhagiso ka molomo</li> <li>Dira ditshwetso</li> </ul> </p>	<p><b>Buisa setlhangwa ka ga botlhokwa jwa dipotsolotso le gore di tladiwa jang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshedimosetso e e tlhogegang.</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Tshaeno</li> </ul> <p><b>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola</li> <li>Go tlhodisa matlho</li> <li>Go sobokanya</li> <li>Go ipopela setshwantsho</li> <li>Go bopa bokao</li> <li>Bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatsa dipotsolotso/kgotsa diforomo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Latela ditaelo</li> <li>Tlamela tshedimosetso e nepagetseng e totobetse</li> <li>Dirisa puo e e maleba</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainagotlhе; Mainagoboka; matlhalosi a mokgwa, felo le nako; matlhaodi</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Polelwanaikalaina; polelwanaikalathaodi; polelopate le polelotswako</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, Malatodi, Makwalwatshwana</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Letshwa la potso; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo, tlhakakgolo; tlamanyi</p> <p><b>Dikhutshwafatso:</b> ditlhakaina, akeronimi, tiriso ya karolo ya ntlha ya lefoko go bopa khutshwafatso, sk. mos (boemong, jwa mosupologo, tiriso ya karolo e e fa gare/ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwafatso, sekao, Molebogeng - e nna Lebo kgotsa Masego e nna Sego</p>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b>  <b>Reetsa terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamma dipotsolotso</li> <li>Ela tlhoko melawana</li> <li>Dirisa puo e e maleba</li> <li>Tsaya dintlhathuto</li> <li>Bega diphitlhelelo</li> </ul> <p><b>Latela dikgato tsa go reetsa</b></p> <p><b>Pele ga theetso:</b> e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p><b>Ka nako ya theetso:</b> Dipotsos, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakgolo, tlhalosa</p> <p><b>Morago ga theetso:</b> Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotsos, ba tlolota ka se ba se utlwileng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosobanya tlhagiso ka molomo</li> <li>Dira ditshwetso</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo jaaka terama ya bašwa/Terama ya seyalemowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhlang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalokgolo tsa leboko</li> <li>Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi, morumo, moribo</li> <li>Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>Maikutlo</li> <li>Thitokgang le molaetsa</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotsos, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa se selele s.k. potsotherisano e e kwadilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa popego; setale</li> <li>Babuisi/baamogedi ba batobilweng maithlomo le tiriso</li> <li>Tlhopho mafoko</li> <li>Tiriso e emaleba ya puo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntliha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotla diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatota, bongwe le bontsi Mathhaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo <b>Dira ka dipolelo:</b> Polelopate polewanakanalatlhaodi; puosebui le puopegelo.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Dikutu tsa mafoko</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Khutlokhetlo/khutlwana; matshwao anopolo (ditsejwana), khutlo, lenalana, letshwao la potso</p>	
	<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE – KGATO 1: Patlisiso (Barutwana ba dira patlisiso ya porojeke ya bona) (Maduo 20)</b>				



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b>  <b>Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulo e e siameng/matseno</li> <li>Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yaletswe,</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Puo ya mmele e e maleba</li> <li>Bokhutlo jo bo siameng.</li> </ul> <p><b>Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se se kwadilweng/ tlhagiso ya dikgang tsa Thelebišene)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>Kwala dintlhathuto</li> <li>Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso:</b> e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa  <b>Ka nako ya theetso:</b> Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa  <b>Morago ga theetso:</b> Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlota ka se ba se utlwileng</p>	<p><b>Buisa setlhangwa ka ga go kwala kitsiso/lenanetema le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batlapitsong</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Popego</li> </ul> <p><b>Go buisa/go lebelela go tlhaloganya setlhangwa se se kwadilweng/sa setshwantshopono/ dikerafo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola dikakanyokgolo.</li> <li>Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso</li> <li>Go dira ponelopele</li> <li>Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang.</li> <li>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>Dikakanyo tsa gago</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano se selele s.k.</b>  <b>Kitsiso/Lenanetema le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophya babuisi/baamogedi ba tobilweng le maitlhomo a go kwala;</li> <li>Tsaya tshweetso ka setaele le ntthatkemo le popego ya go kwala; • Tlhophya mafoko le dipopego tsa Puo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopoloo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotla diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b>  Maemedi: Maemeditlo le maemeditota, masupi, marui</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b>  Pakajaanong, pakaphethi; puosebuli lepuopegelo;  Tira le tirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Madirimatswa, mainamatswa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Lenalana, tlhakakgolo; phegelwana; khutlo; khutlokhutlo/khutlwana</p>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 6	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA POROJEKE –</b> <b>KGATO 2: GO KWALA</b> <b>(barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) (Maduo 30)</b> <b>Dikgato tsa go kwala tlhamo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhawatso ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>				
Beke 7-8	<p><b>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</b></p> <p><b>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe.</li> <li>• Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e tlhotheletsang</li> <li>• Dirisa dikaelo</li> <li>• Tlhokomelo ya melawana</li> <li>• Puo ya mmele e e maleba</li> <li>• Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng</li> <li>• Maitlhomo, setlhophwa se se tobilwengle tiriso</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgangle athikele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe.</li> </ul>	<p><b>Go buisa/go lebelela go bona tshedimosetso (Dirisa ditlhawatso di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/dipuo tse di kwadilweng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dikakanyokgolo</li> <li>• Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso</li> <li>• Go dira ponelopele</li> <li>• Dintlha le dikakanyo</li> <li>• Ntlhakemo ya mokwadi</li> <li>• Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang</li> <li>• Puo e e tlhomameng/e e sa tlhomamang.</li> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo akanngwang</li> <li>• Dikapuo</li> </ul> <p><b>Kwala teko ya tekatlhaloganyo</b></p> <p><b>Dikgato tsa go buisa di salwe morago:</b></p>	<p><b>Sethhangwa se se seleele/ se sekhetshwane: Kwala athikele ya lokwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego tsa popego le setaele</li> <li>• Babuisi/baamogedi ba tobilweng lemaithlomo le tiriso</li> <li>• Tlhopho ya mafoko le dipopego tsapuo.</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhawatso ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainakgopolo; Mainakgongwa Matlhaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Tatelano e e rulaganeng, telanalo go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlhotlholetsang lepupo e tsosolosang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batlengdikarabo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Matshwao a nopololo</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng</li> <li>• Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsammele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (itsise setlhawga)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhawga)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>		ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo	
	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI-KGATO 3: TLHAGISO YA MOLOMO</b></p> <p>Barutwana ba dira tlhagisa ya molomo ya porojeke ya bona [maduo 20]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa sebolepo se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• Tlhagisa dintlhakonokono le dintlha tshegetso</li> <li>• Bontsha bosupi jwa dipatlisiso / dithhotlhomiso</li> <li>• Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagisa s. k. tebo ya matlho le kutlwalo ya lentswe</li> <li>• Go tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>• Neela pegelo e e utlwagalang</li> <li>• Tshegetsa dipuisano</li> <li>• Bontsha bomasisi go di tshwanelo le maikutlo a ba bangwe</li> </ul> <p>Simolola ka tiro ya molomo kgweditharo 3 le go feleletsa mo kgweditharong 4 ka nako ya fa maduo a rekotiwa.</p>				



Beke 9-10	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</b></p> <p>Tekatlhologanyo ya theetso e ikaegile ka go Neela dikaelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatise mo dikgatong tsa go reetsa</li> <li>• Tsaya dintlhathuto</li> <li>• Kwala dikarabo</li> </ul> <p><b>Mekwaga e e farologaneng ya tlhaletsano ya molomo skgo Neela dikaelo/ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa puo e e maleba</li> <li>• Dirisa dipolelo tse dikhutshwane di nonofile</li> <li>• Dintlha ka botlalo</li> </ul>	<p><b>Setlhengwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa/kgangkhutshwe/terama/terama ya seyalemowa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa setlhengwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le sthsobosti, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhengwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhengwa)</li> <li>• Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko/dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo/moribo</li> <li>• Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, sitemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>• Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Thitokgang le molaetsa</li> </ul> <p><b>Go buisetsa le Go lebelela go tlhaloganya s.k setlhengwa se se kwadilweng/ le se se bonwang.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dikakanyokgolo</li> <li>• Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso</li> <li>• Go diar ponelopele</li> <li>• Ntlha e kakanyo</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego tsa popego, setaele, ntlhakemo.</li> <li>• Babuisi/baamogedi b aba tobilweng le maithomo le tiriso</li> <li>• Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo.</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikagtong tsa go kwala.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhengwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotla diphosu le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mainatswako Maemedi____maemeditho, maemeditota, Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo.</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> <p>Polelonolo, pegelo, pakaphethi, pakajaanong</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwaopuiso:</b></p> <p>Khutlo, phegelo, khutlokhetlo, /khutlwana, phegelwana.</p>
-----------	--	--	---	---



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ntlhakemo ya mokwadi</li> <li>• Go ipopela bokao jwa mafoke le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang</li> <li>• Puo e e tlhomameng/ e e sa tlhomamang.</li> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo sa tlhamalalang.</li> </ul>		
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8</b> <b>TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poko (maduo 10)</li> <li>• Terama (maduo 10)</li> <li>• Khutshwe (maduo 10)</li> </ul>			
<b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>				
Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse leditlhokego tsamae mo a COVID 19</li> </ul>	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditiro tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhengwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara.</li> </ul>	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ditemana</li> <li>• Ditlhengwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tlhamo ya boithamedi</li> </ul>	Ditiro tsa dipopegotsapuo le melawana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana</li> </ul>	



<b>MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BORARO</b>		
<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6</b> <b>TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patlisiso le go kwala porojeke (maduo 20 + 30 = 50)</li> </ul> <p>Poroje e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng:  <b>Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</b></p>	<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7</b> <b>TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIRO YA MOLOMO (MADUO 20)</li> <li>• Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6</li> </ul>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8</b> <b>TSIBOGELO YA DIKWALO [maduo 30]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poko (maduo 10)</li> <li>• Terama (maduo 10)</li> <li>• Kgankhutshwe (maduo 10)</li> </ul>



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 1-2	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b>  <b>Puo e e sa ipaakanyediwang</b>  <b>Go itsise sebui/go neela puo ya ditebogo/Go tlota kgang.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophya setlhogo se se maleba</li> <li>Rulaganya tshedimoset e lomaganeng</li> <li>Bontsha tlolofoko; dipopego tsa puo</li> <li>Matseno le boikhutlo jo bo utlwalang. Diponagalo le melawana (bua mo phatlhalatseng, di malepa a go popego</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe</li> <li>Tlhokomela matshwao a puiso go nna le ditlamorago tse di siameng</li> <li>Puo ya mmele e e maleba.</li> </ul> <p><b>Latela dikgato tsa go reetsa</b>  <b>Pele ga theetso:</b>  e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa  <b>Ka nako ya theetso:</b>  Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa  <b>Morago ga theetso:</b>  Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlota ka se ba se utlwileng</p>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa/kgangkhutshwe/terama.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</li> </ul> <p><b>Go buisa/go lebelela go tlhalogany (Dirisa setlhangwa se se kwadilweng le sa ditshwantshopono) • Go okola dikakanyokgolo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlodisa matlho o lebelela dintla tsatshegetso</li> <li>Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang.</li> <li>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>Ntlha le kakanyo</li> <li>Go itseela ditshwetso le bokhutlo</li> <li>Dikakanyo tsa gago</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka /tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano se selele/ se sekhutshwane go neela dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa kagego; setaele</li> <li>Babuisi/baamogedi ba ba tobilweng maithomo le tiriso • Tlhophya ya mafoko le dipopego tsa puo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b>  Mainatswako; Letlhaodi: (mefuta ya mathaodi), letlama</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b>  Polelonolo; polelotswako, polelopate, polewanakalatthalosi le polewanakalatthalhaodi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; mathaodi; matlhalosi;</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b></p> <p>Phegelwana; matshwao a nopolو (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b></p> <p><b>Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhanga se se kwadilweng/ Tlhagiso ya dikgang tsa Thelebišene)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tthalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Tsaya dintlhathuto</li> <li>• Kwala dikarabo</li> </ul> <p><b>Mekgwa e e farologaneng ya dipuisano tsa molomo</b></p> <p><b>Buisanang ka tiriso ya lekwalo lamaranyane (imeile) /phousetara/ bukatsatsi/dipampitshana tsa tshedimosetso (difolaeyara) • Diponagalo le melawana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thulaganyetsotiro, patlisiso, go rulaganya le go tlhagisa.</li> </ul>	<p><b>Buisa setlhanga sa bukatsatsi/ lekwalo la maranyane (imeile) / phampitshana ya tshedimosetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Baamogedi ba ba tobilweng</li> </ul> <p><b>Poko/dinaane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolo tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi, morumo, moribo</li> <li>• Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>• Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Thitokgang le molaetsa</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (itsise setlhanga)</li> <li>• Ka nako puiso (diponagalo tsa setlhanga)</li> <li>• Morago puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Setlhanga sa tirisano se seleele/ se sekhetshwane sk : lekwalo la maranyane (imeile) , phousetara/ bukatsatsi/pampitshana ya tshedimosetso (folaeyara)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego tsa popego/ /kagego, setaele ntlhakemo • Baamogedi ba ba tobilweng ka maitlhomo le tiriso</li> <li>• Tlhopho ya mafoko, tlhaloso e e tsepameng/ bonagalang sentle</li> <li>• Popego, bolele le mefuta yadipolelo</li> </ul> <p><b>Tlhagisa setlhanga sengwe sa tse di kailweng fa godimo</b></p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhanga tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotla diphosho le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Maemedi– mabotsi, lesupi, mainagotlhе -mainagoboka; MadiritalaLethaodi: Tlhogo/mogatlana le kutu.</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Puosebui; dipotso/le tse di nang lethotlhеletso; thuanyisediri; polelo e ekhutshwafaditsweng; dipotso tse di satlhokeng dikarabo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; jwa botshwantshi, jwa tiriso</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Matshwao a nopololo(ditsejwana); letshwao la potso; phegelo, letshwao la tsiboso</p>	



**TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7**

**TIRO YA MOLOMO: (20 maduo)**

- Tlhagiso ya molomo ya porojeke
- Barutabana ba simolola go rulaganya tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a tlhatlhobiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b></p> <p><b>Tekothlaganyo ya theetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Kwala dintlhanathuto</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Puo e e ipaakanyeditsweng •</b></p> <p>Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosangmaikutlo a a rileng/e e tlhotlheletsang</li> <li>• Dirisa dikaelo</li> <li>• Tlhokomelo ya melawana</li> <li>• Puo ya mmele e e maleba</li> <li>• Matseno a a ngokang le bokhutlo jobo nonofileng • Maitlhomo, setlhophha se se tobilweng le tiriso</li> </ul> <p><b>Latela dikgato tsa go reetsa</b></p> <p><b>Pele ga theetso:</b> e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p><b>Ka nako ya theetso:</b> Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa</p> <p><b>Morago ga theetso:</b> <i>Latedisa maitemogelo a go reetsa</i> Barutwana ba botsa dipotso, ba tlota ka se ba se utlwileng</p>	<p><b>Buisa setlhengwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa kgangkhutshwe/terama/naane •</b></p> <p>Diponagalokgolo tsa sethengwa sadikwalo: jaaka moanelwa, semelo letshobotsi, poloto, kgotlheng, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</p> <p><b>Poko: Maboko a tlaotsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolo tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo</li> <li>• Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>• Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Thitokgang le molaetsa</li> </ul> <p><b>Tshekatsheko ya leboko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mela, mafoko, ditemana, kamano, poelelo, mofuta wa mokwalo, matshwaoa puiso.</li> <li>• Bokao: jo tlhamaletseng le jo bo iphitlhileng</li> </ul>	<p><b>Poeletso le go Ipaakanyetsaditlhahlhobo</b></p> <p><b>Ditlhamo</b></p> <p><b>Kgato ya go ipaakanya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego; popego/kagego; setaele; ntlhakemo</li> <li>• Baamogedi/babuisi ba ba tobilweng; maitlhomo le tiriso</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhengwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Madirimathusi; Lediritota, Mathaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Dipolelo tse di tsayang lethakore; tsedi sekametseng mo lethakoreng le le lengwe; tse di gobeleng, tsa maikutlotse di digelang; dipotso tse di sa thokengdikarabo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Khutlo; phegelo; letshwao la tsiboso; letshwao la potso</p>	



## MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 6	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</b> Setlhengwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e e le senngwe se se lee] (maduo10) E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng				
7-8	<b>Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo</b> <b>Go bua:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puo e e ipaakanyeditsweng/ dipotsotherisano/ motlotlo</li> <li>Puo e e sa ipaakanyediwang</li> </ul> <b>Go reetsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekatlhaloganyo ya theetso</li> </ul>	<b>Poeletso le go baakanyetsa Ditlhatlhobo</b> <b>Go buisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puiso e e ipaakanyeditsweng</li> <li>Tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>Tshobokanyo</li> <li>Dikwalo:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi/kgankhutshwe/ dinaane</li> <li>Terama/thuto ya filimi</li> <li>Maboko</li> </ul> </li> </ul>	<b>Poeletso le go baakanyetsa Ditlhatlhobo</b> <b>Go kwala:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhengwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> </ul>	<b>Dira ka mafoko:</b> Mainagoboka; leitiri; kutu/modi.  <b>Dira ka dipolelo:</b> Polelonolo; polelopate; polelotswako; dipolelo; thuanyisediri; mefuta ya dipotso; kganetso  <b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe; Malatodi; bokao jo botlhamaletseng; jwa botshwantshi <b>Matshwao a puiso mo tirisong</b>	
9-10	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng]</b> <b>TSIBOGELO YA SETLHANGWA</b> (Maduo 60) <ul style="list-style-type: none"> <li>Potsa 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20)</li> <li>Potsa 2: Setlhengwapono (maduo 10)</li> <li>Potsa 3: Tshobokanyo (maduo 10)</li> <li>Potsa 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)</li> </ul>				



<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>				
	<b>Ditirotsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>Ditiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditiro tsa go buisetsagodimo</li> <li>Ditiro tsa tekathhaloganyo ya puiso</li> <li>Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go kwala ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Ditlhamo tsa boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana</li> </ul>
<b>MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BONE</b>				
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7</b> Tiro ya molomo [maduo 20] Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Barutabana ba simolole go e rulaganya ka kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhobiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9</b> Go kwala [maduo 10] Ditlhangwa tsa tirisano [tse pedi 2 tse dikhutshwane kgotsa se le nosi se se leele. E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng.	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10</b> TEKO E E LAOTSWENG Tsibogelo ya setlhangwa [maduo 60]	Potso 1: Tekatlhologanyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)